

L'IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número. 2 céntims.
 Fòra de Palma " 2 1/2 "
 Números atrassats " 4 "

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

LÁ VENJANSA Y EL PERDÓ.

(PARÁBOLA DE KRUMMACHER.)

Veurás qu' un Rey d' Orient, molt poderós, va trobá un dia à sa séua espòsa la Reyna tota rabiosa y enfadada, y demanant venjansa còntre un malfactor qu' havia despreciat y escarnit, segons deya ella, es seu real poder y autoritat.

Y deya:

—Aquest hòmo vil y pòch respectuós vengué à regalarme un adrèss de pedres fines, y ara m' he trobada en que totes eran falses. Bé sufrirà un bòn càstich à dins fosca presó; amb sa séua vida ha de pagá, à la fí, sa mala passada que m' ha feta. Per sa méua vida heu he jurat. Jò t' deman, oh Rey mon espòs, que'l condemnis à que sia trocetjat y roegat per animals ferosos.

Y digué el Rey:

—Repara, espòsa méua, que s' es mesté no dexarsé arrastrá p' es primé impuls de sa passió; porque qui tenga ràbia, mal podrà veure clara sa rahó. Qualsevol qui comanda ets altres, també ha de sebre comandarsé à ell mateix. Per ventura no es un qui comanda, aquí en el mon, imàtge y missatge de Déu?

Respon la Reyna:

—Y per ventura es mateix Déu, que tú anomenes, no's mòstra enutjat y enfurit de vegades, en mitx d' una tempestat de trons y llamps?

—No, (diu el Rey;) porque fins y tot en ses tempestats òbra p' es nòstro bé. Ay, espòsa estimada! Quantes vegades s' hòmo preten judicá y conexe à Déu, segons se coneix à ell mateix!

Amb aquestes paraules, la Reyna se irritá més encara, y deya:

—També Déu avorreix y castiga s' hòmo dolent, y no va posá debades en mans téues sa séua espasa de justicia. Jò t' deman solament que es culpable sufresca lo que's té ben merescut. De sa séua mort ja n' he fêtes fè crides.... y per ell ja no hey ha remey.

Diu el Rey:

—Ydò bé, demá mateix es téus desitxs serán cumplits.

L'endemà, va arribá s' hora señalada. Clarins y trompes varen fè sebre à tot es pòble es sanguinós espectacle; y al punt hey comparegué la Reyna, seguida de molta gent palaciana. Es còr li bategava alegrement, de veure satisfets es séus desitjos venjatius; perque sa venjansa es un balsam molt bò per aquells còrs vanitosos que's sènten ferits des seu orgull.

El rey d'armes obrí sa barrera; es pòbre condemnat sortí allá en mitx tot tremolós, y llavò tornáren à soná timbals y trompes.

Però, ¡mirau quina sorpresa! En llòch d'un lleó d' uys de fòch y ungles ferrenques, compareix un ximple añellet, que sense gens de pò, s'acostá à n'es condemnat embadalit. Acabáren de soná timbals y trompes; en llòch d'axò, se dexaren senti es dolsos sòns de flautes; y es xotet s'ajegué devòra es criminal, mirantlosè amb dolses uyades.

La Reyna mirá es seu espòs, y li sortieren à sa cara es colors, d'empagahida qu'estava.

Y llavò li digué el Rey:

—Aquesta mirada téua m' diu, estimada espòsa, qu' he fet lo qu' havia de fè. Aquell qui t' enganá, també enganat ha romás, y més que tú; y ara tú també tens honor, y no deshonra. Aquesta vermejó que ses téues galtes coloretja, la tròb molt més hermosa que sa púrpura real de que vas vestida; y ella es també per mí sa més cumplida recompènsa. Sa téua cara matexa m' diu ben clá, que he obrat amb axò còm un digne missatge y còm imatge de' Aquell qui tot heu veu y tot heu pòt.

Llavò ses trompes y timbals donáren per acabat s'spectacle, y es pòble sortí d'allá, y s'espargí cridant:

—Visca el Rey! Visca la Reyna!

M. O.

MODES.

Sa Marquesa des dos Blens es una marquesa de dos doblés y un menut, (y que perdon,) o molt empiulada, o molt pererosa. En es número 5 de L'IGNORANCIA publicárem una carta séua sobre modes; y per enllepolirla à que mos ne enviás qualcuna altra desyare, li fèrem un platet de cumpliments. De llavò ensá, hem esperat de bades: fins al present, no s' es donada à rebre.

Un'altra coneuda nòstra *seuvatgina* també ensatá sa pòsta enviantmos unes glòses, que publicárem, sobre *mòdes des jovensans*. De llavò ensá, l'heu tornada veure?... Ni la pols.

Tant una còm s'altra... No rès: val més deixarho está. No haurian d'esse femelles.

Mentre tant, per amor d' elles, ses nòstres ignorants lectores han hagut de tení devés un any de paciència, sense trobhá demunt L'IGNORANCIA ni una parauleta sobre modes. Nòltros mascles, la veritat, hauriam volgut donarlos gust, posantlos entre y entre, qualche articlèxo sobre flòchs y bandereles: però francament, no hi tenim tranch, no hey tocam pilota, y ja's sab: qui no es de l'art, el gasta.

Ara, à la fí, hem vista à un diari ciutadá una carta sobre modes, qu' una señora de lo més estirat y elegant de Paris, escriu á una coneuda séua; y trobam que val la pena de traduirne un parey d' escapolons d' aquesta carta, per lo curiosos que son, y per veure si giñarém qualche parroquiana nòstra à surti p' es Born o per la Rambla amb qualche novedat d' aquestes qu' ara pareix que s' usan per Paris. Si's resòl à n'axò, ¡fará papé!

Diu sa carta:

«Sa túnica Polignac de vellut retxat negre y carmelita, està tayada en puntes recobides à devant, per formá paniers en es costats, y axamplarsè amb un puff aplegat per derrera sa túnica. Un garrit fitché de punt d' aguya formant puntes demunt un ramell de flòrs, nuades per

una gran taranta amb uys de topaci, completa aquest *traje bellissim*, (¡bellissim, ja's segú!) que, sa primera de totes que l' ha lluit à dins Paris, es estada una dama róssa tan elegant com aristocràtica.»

Sobre tot, lectores, sa taranta: no vos olvideu de sa taranta amb uys de topaci: aquí està tot es mèrit.

Sa carta continua:

«Es capell d' otoño anomenat *Corbeille de fruits*, (còvo de fruytes,) es es més acceptat per la gent *fashionable*, (vòl di, gent des caramull des còvo;) cosa que no comprench; perque aquest tal *Corbeille* pareix un taurell de fruyteria, ó un trast de placera hortolana en dia de fira. Figuret un capell d' ales molt amples per amunt; tot carregat de reyms y melicotons y prunes y aubercòchs: pòsa demunt tot axò un aucell raro amb ses ales axamplades, que fa com qui es pipellá ses fruytes; y tendrás una idea d' es ponderat capell *Corbeille de fruits*, vertadera raresa de sa mòda.»

Segueix sa carta esplicant altres maneres d' endiumenjarsé á la dernière, y llavò fineix axí:

«Una noticia, per acabá. Comènsan à comparexe, encare que com à mitx empagahides, aquelles famoses mánegues, coneudes amb so nom de *mangas de jamon*, (mánegues de cuixot.) Si la cosa va axí, no t' venga de nou trobarté vestida, aquesta primavera, just axí com anava sa téua señor' ávia. ¡Qué horror!

Tuya de corazon.—Luz.»

Amb axò no més, devòtes lectores, ja teniu feyna per un parey de setmanes. En tenirho llést, ja mos avisaréu, si vos cau bé. Nòltros hey serém à s'assatjà; li donarém una uyada de dalt à baix y per tot lo redó; y vos dirém si fa polit.

GORIET.

SES FARINERES.

I.

Un temps dins Mallorca
Reyava sa *Fam*;
Dins ses sèques tèrres
No hey plovia may.

Es blats no nàxian;
Venian mals àns;
Es pòbres ploravan
Y feyan badays,
Y es richs no donavan
A fé cap jornal.

Quant tothòm sofria
Tal calamitat,
De la Pàtria es pares;
Que's deyan *Jurats*,
Per racciò donavan
Sis unses de pá.

Quant vénia un barco
Carregat de blat,
La Sala mostrava
Sant Sebastià;

Penjava es domassos
Y es cuadros daurats.
N' Alòy repicava,
Sonavan timbals,
Sant Pere tirava,
Y es gótx era tant
Que fòchs y alimares
Omplian Ciutat,
Y tot eran bulles
Orquestes y balls.

À n' es quatre dies
S' acabava es pá
Y à sentí tornava
Mallorca sa fam,
Y altre pitch passavan
Sa racciò ets Jurats:
Y tothòm clamava:
—Que dugan més blat
Volem fé farina
Per podé pastà;
¡Farina! ¡Farina!
¡Farina! —¡No n' hi ha!!

II.

Axò durá sigles;
Y aquell desitx gran
De tení farina
Vá modificá
Costums y carácter
D' ets séus habitants.
De sòus ni de lliures
Ningú en feya cás,
Si plè de farina
Mirava es seu sach.
Es presents més aptes
Per podé alcansá
Favor ó justicia
Eran sachs de blat.
Es fornés logravan
Honra y dignidats,
Y es molinés eran
Señós menestrals.

Sa més dolsa música
Era es *tiquitach*
Que feyan ses dònes
Moguent un cedás.
Y era com un Cònte
Tengut y mirat
Aquell que posehia
Pròp de La Real,
Devòra sa Siquia
Molí que rodás,
Y pescava empleo
Dins es Sindicat.

Es richs no cercavan
Ses accions des Banch
Ni per fé negòei
Papés de s' Estat;
Sino que compravan
Corteres de blat
Per mòldre farina
Y fé molts de pans.

Era sa paraula
Més cèrta y formal
Y més à la mòda
D'un bon comerciant:
—¡Farina, farina,
Per vendre y comprá;
Farina, farina,
Farina fá el cás!

III.

S' industria seguia
Una marxa igual.
Tothòm s' ocupava
De farina ó grà.

Qui feya ensaymades,
Crespells, massapans,
Corbates, panades,
Cocarròys bultats;
Qui, casques, rosquilles,
Cuartos enllustrats,
Congrets y suspiros,
Galletes y pans.

D' amidó s' alsären
Molts de fabricants,
De ferrutx y sémola
Macarrons gruxats,
Burbayó, burbayes,
Fidèus de malalt.

Fé tants de progressos
De pastissé l' art,
Que inventá ses coques
Amb esclata-sanchs,
Aubercòchs, cireres,
Y amb pebres torrats.

Inventá es rosaris
Qu' es fan per Tots-Sants;
Es pans de corriola
Qu' es fan per Nadal,
Es cochs y ses dòlces,
Es coxins reals,

Rollets y medritxos,
Robiòls de brossat,
Bescuyt y dolsetes,
Xucladós d' infant,
Coneos, formatjades,
Buñols amb forat,
Panets, oreyanes,
Tortades en gran,
De fuys, amb tayades
De carabassat;
Tambòs, mantegades,
Y altres rebossats.

D' aqui vé á Mallorca
Sa fama tan gran
Que té de fé pastes
Ses millós qu' hey ha.

Per axò ses dònes
Sempre estan clamant:
¡Farina, farina,
Farina demán;
Farina, farina
Per posá llevat!

IV.

Trenta torres altes
Vòltan la Ciutat,
Amb entenes gròsses
Y embuts capgirats;
Grans manades donan
Quant entra s' embat,
Sense cap *Quijote*
Que los gòs matá.

Molins per ses siquieras,
Molins dins Ciutat,
Molins per ses peñes,
Molins pròp de mar.
Molins per ses viles,
Molins en es Prat,
Y per dins ses cases
Molinets de sanch.

Y are *farineres*
En es Moliná;
Y altres farineres
Pròp de s' Arraval;
Y altres per ses viles
Més gròsses des plà;
Y un'altra disfòrja
N' estan acabant,
Que s' obra moguda
Ne té cap d' allá.
Es dia qu' encenguin

Ses séues fornals,
Y ròdin ses màquines
Crech que farán maitx.
De segú à Mallorca
No patirém fam
Mentre tanta mòla
Tenga que menjá.
Qu'en vengan de barques
De blat y mestay;
Ja tenim per móldre
Tot es que durán.
Fassém tots farina
De cap à cap d'any,
Que qui té farina
Té es pa assegurat.
Visca sa farina
Que mata sa fam;
Farina, farina
Per ará en devant!

V.

Més tanta farina
¿Qui la menjará?
A fòra Mallorca
També menjan pans.
En durén à l'Africa,
A l'Asia que es gran,
A Europa y à Amèrica,
Ponent y Llevant.
Y aquí dins Mallorca
N'hem mesté un bon ratx:
¿A ne qui no agrada
Sa siya d' es blat,
Tan dolsa, tan fina,
D' un coló tan blanch,
Tan bona, tan blana,
Tan plena d'encants?
¿Qui no sá pastetes
Per empaperá?
¿Qui hey ha que no estiga
Enfarinolat?
¿Qui es es qui s'afuxa
D' un bon quemuyá
Quant es xocolate
Pren per berená?
Misses nòves diuen
Tots es capellans,
Y ets amichs los donan
Pastelons variats.
Sempre hey ha parteres,
Novies, infants,
Y tothom fa fèsta
Un dia cad' any.
Golosos y llépols
No'n faltarán may.
Ses atlòtes joves
Se'n pòsan un pam
P' es coll y ses galtes
Per més agradá.
Y quant tantes còses
No sian bastans,
Porcells dins Mallorca
Hey ha à milenás
Qu' han mesté farina
Per podé engrexá.
Fassem tots farina,
Farioa tot l'any,
Que qui té farina
Rés li pòt mancá.
Farina, farina,
Farina farán,
Farina es qui vulgan
Menjá molt de pà!

PEP D' AUBENA.

XEREMIADES.

«En vista de s'acuerdo de s' Ajuntament declarant *nulos* es nombraments de Tinent d' Alcalde, haguent tocat soleta altre vegada à Sineu s' Alcalde seño Perelló, amb us de sa lleccència ilimitada que té, y trobantsé també amb lleccència es Retgidó primé seño Gamundi y Tomás, s'ha encarregat accidentalment des despaix de s' Alcaldia es Retgidó segon, don Evarist Argelés y Serra.

Ets ex-tinents d' Alcalde han fet ja entrega de ses insignies des seu càrrec à n' es mestre de Ceremònies.

Veurem quant s' Alcalde s' establirà definitivament à Palma, donant per acabada sa lleccència incondicional de que disfruta, si se procehirá à s' elecció d' es vuyt Tinents d' Alcalde.

Sense Alcalde y sense Tinents, s' Ajuntament no pòt aná, *máxime* amb sos graves y complicats negòcis que pésan sobre s' administració municipal.»

Fins aquí hem traduit al peu de la lletra lo que deya es *Diari de Palma* de dilluns passat; y si se té en conte que es seu propietari y directó es membre de s' Ajuntament, se pòt creure que tot lo dit es la pura veritat.

Nòltros no volem fé cap comentari, perque està provat que es nòstro Ajuntament 'par que se riga de la bèfa; tant sòls hem volgut *consigná* es fèts demunt L' IGNORANCIA, perque còm à ses Bibliotèques y llibreries més importants de Mallorca y de fòra Mallorca (no heu deym per vanaglòria) se coleccioan ets exemplars d' aquest setmanari desil-lustrat, es nòstros descendents pugan, d'aquí à cent anys, sobre à n' es punt qu' han arribat ses còses y ets hòmos de La Sala, l' any de desgracia 1880.

**

El Señó Governadó mos ha passat un ofici, nombrant es Directó de L' IGNORANCIA per formá part de sa Junta organisadora de ses *Fires y fèstes populars de Palma*.

Moltes gracies per aquesta atenció.

**

D' es mateix Govèrn de Província hem rebut també es prospekte de sa Rifa que fa s' Ajuntament de Madrid per dú à efecte una Exposició Hispano-Colonial. No'l publicam, perque es massa llarch per L' IGNORANCIA: però qui'l vulga veure y enterarsen, el trobará à qualsevol d' es diaris de Ciutat, que farán bò publicarlo.

¿Y es projecte de Rifes de s' Ajuntament nòstro? Are li deuen fé es mànech.

Teniu un pòch de paciència; que lo primé de tot es fé y desfè es Tinents d' Alcalde.—Na Juana no es més d' una, y no'n pòt fé dues amb un pich.

**

Un parey de pedres de sa cornisa des portal des Jardí Botànic (?) olim Hòrt de l' Hospital, estan à punt de caure per virtut de ses rèls de ses herbes que ha sét o vuyt anys goxan allá demunt.

Diuen que per 'mor d' un clau, se pèrt una ferradura, per una ferradura se pèrt un cavall, per un cavall se pèrt un cavallé, per un cavallé se pèrt una batalla, y per una batalla se pèrt un reyne.

A pari, ò sia, apropòsit còls: una llavó cria un'herba, sa rèl d' un'herba obri una junta, una junta ubèrta fà una gotera, una gotera podreix una jássara, una jássara podrida arruina un sòtil, etc., etc.

Ja sabeu que per aquí se passetjava un aleman, persona molt sabuda y que feya un musèu d' Història Natural; ydò bé: aquest bon seño s' enamorá de ses bañes d' un bòu que guardava un amich seu, y aquest les hi regalá.

Un altre dia li feren una visita uns señós y després de mostrarlos una partida d' escarabats y altres animalets, los mostrá ses bañes fentlos aquest discurs:

«Yo estarré mucho acradecido de la corrnamenta del mio amijo..... é dale miles de crasias.»

Aquestes bañes estavan adornades de plata y duyan escrit es nom des bòu, es dia y s'any en que l' havian mort à dins sa plassa.

Lo que's diu per bañes gròsses, si tant anava d' axò.... à Palma en passetjan.... que les darian ben barato.... si les se poguessin arrancá.

Ets enteniments s' alsan de puntes.

Recordam aquesta expressió d' un amich nòstro, perque hem sabut qu' un ferré de Santa Maria ha inventat una màquina per trencá metles. Es cosa molt senzilla, de pòch gast y que esto via molta feyna. Amb un dia ensata vint y cinch corderes de metles, y bastan un hòmo y un atlòt per manetjarla.

Qui'n vulga, à Santa Maria, carre Llarch, n.º 59, trobará s'inventó, n' Andreu Matheu y Viñes.

Axò ja's qualche cosa.

Aquell famòs projecte de ferro-carril de que parlarem temps enrera, que mos havia d' uní amb so Continent per mèdi de *colosales puentes metàlicos*, pareix que té qui li vòl fé se competència.

Heu deym, perque segons noticies una Empresa constructora ha sollicitat à n' es Ministeri de Foment (d' Espanya) autorisació per fé un ferro-carril que partint d' es Continent pas per mitx des Mediterraneo y fassa estació à Mallorca. Còm es de suposá, se li ha concedit tot-duna sa corresponent autorisació. Es qui defujian d' aná à València ó à Barcelona,

per pò d'es maretjament, estan d'enhorabona.

Suposam que s'empleat qu'ha despatxat aquest expedient dèu sobre tanta Geografia còm aquell altre d'es Ministeri de la Guerra, que un pich dispongué que un soldat de cavalleria que se alojava en es seu corté de Palma, partis immediatament de cap à Mahó.

Desd'ara expedim es nombrament de *Sòcios de mèrit de L' IGNORANCIA* à n'es Directós d'es ferro-carril marítim y terrestre, *in fieri*, y aconseyam à ses empreses mallorquines de vapors que se disòlgan.

Diuen que sa màquina de parlá, de Faber, està ara molt més perfeccionada per un nebot de s'inventó.

Desitjariam que aquest senyó nebot inventás llevò sa màquina de callá, que molts la necessitan avuy en dia.

Seria una màquina de moltes aplicacions pràctiques.

No més apuntam s'idèa, suprimint es comentaris. Ja los farán aquells qui de tot xèrran p'es colzos.

Se parla altra vegada de tomá sa Carniceria véya, apuntalada ja fa temps, y que amenassa ruina.

Convendria esperá à que, abans de tomarla, un dia s'en vengués abaix una escapsió, y matás un parey de criatures.

O sino, esperá à havé tomat ses Enramades y havé donada sa rasant de Plassa.

Entre nòltros mallorquins, còm frissam, no vé à cent anys.

Dia 16 d'aquest mes s'obrirá es Teatro Principal.

Aquest hivern ses funcions serán de comèdia, representades per una Compañía que, à n'es parexe, heu fará de lo milló.

Hey figurau uns quants nòms que son una bona garantía.

Hey anirém, y en tornarém parlá.

Ses clavagueres tornan pudí, y de casta fòrta.

També ja pud' s' haverles d' acusantes vegades.

Déu augment un pam de nás à tots es qui'n ténen sa culpa.

En es Born, un elegant amb vergüeta, dirigintsé à una *polla*:

—Sicilieta, s'espolsi es vestit; derera vostè hey du un animal.

Ella, girantsé y fent sa mitja riaya:

—Ah! qu' es vostè, Rodopeno? Gracies, dispens, no l' havia reparat.

CORRESPONDENCIA DE BARCELONA.

FIRES Y FESTES.

Senyó Directó de L' IGNORANCIA.

MOLT SEÑOR MÉU: Aquells papés tant macos qu'aferraren p' es cantons devian està molt bañats; perque la mitat de còses qu' prometian han fét aygo.

Al manco à mitjan setmana en caygué una del cèl ben fòrta qu' amb un instant deixá es carrés més nèts que sa méua bossa, que no hey puch trobá ni una blanca.

Fiauvos de programes y passau la mar fent caramull dins es vapor, ajegut demunt una gàbia de conis (perque duyem tota casta d' animals) per veure, total rès, còm diuen es diaris d'aquesta terra.

No dich que no hey haja hagut moltes còses, y balls en gran, millós que's nòstros bêleros, però al manco à Palma anavan gràtis y aquí un tenia que gratarsé sa bossa ò aconhortarsé mirant es portals y escoltant de part defòra.

Músiques p'es carrés, axò sí, s'en passen jaren y amb molt de bombo y *platillos*, y encenguéren alimares per la Rambla y dos ò tres carrés, però ses primeres feren aygo y fins es derré dia de fèsta no lluiren.

Es tòros.... aygo; pegaren malament, encara que per veurelos hajem pagat molt bé y en bona moneda.

Sa processó.... aygo; per ventura va anà per dins l' Iglesia, per defòra no la vérem.

Es torneitz.... aygo; ets hòmos del dia no servexen per posarsé es vestit y representá costums passades.

Y en tot y amb axò, s' aygo es lo qu' ha fét més papé aquests dies; pues ses regates per mà anären molt bé; un brolladó enrevoltat de tests plens de vert y amb llum elèctrich part-demunt feya bòn còp de vista, y una cascada en forma d' arch estava dispòsta amb molt de gust.

Pero sa fèsta l' ha feta sa gent, que n'hi havia molta; y la feren també es pòbres que arribären à sa llimosna qu' un bòn seño ha repartit cada dia; y es fondistes qu' heu feyan pagá à un uy, y es teatros que estaven plens, y es casès de gom en gom, y es balls que no hey porian asicà una 'guya, y es tramvias que anavan al tip, y ets hostals que ja no hey cabia ningú.

Y fira.... l' han feta molts de rellotges que mudären de guardapits y moltes bosses que passaren à altres butxaques y unes quantes atlòtes que firaren un ninòt.

Lo demés, esceptuant es fôchs, ha fét aygo; pues jò que'm pensava veureu tot sense afluxá la mosca, y es qui siáren des programa, mos hem fét trôns.

Y sa prensa que segons un (no sé qui) es sa artilleria des pensament, ha *tronat* molt fòrt.

Si haguessin pintat en aquells papés es gegants que s' han fét tota sa setmana per dins Barcelona, es drac y altres moxigangas, haurian més ben acertat; perque ses fires y fèstes que de lluñy parexian gran còsa, vistes de prop no han estat més que una figura de cartó.

Es matexos catalans heu han conegit, y per axò n' hi ha que parlan de descansá cinch anys abans de torná à celebrá ses fires de La Mercé.

Valga per avis y advertència à n'es nòstros paysans, que tractan de establí fires à Palma. O ferles bé de tot, ò no fèr-les.

UN PÀGÈS CONVIDAT.

PORROS-FUYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Nòus reys, nòtes lleys.
SEMLANSES.—1. En que té mòlla.

2. En que té fuyes.

3. En que té torres.

4. En qu'hey ha articles.

QUADRAT....—Pop-Oli-Pis.

PREGUNTES....—1. Embarcant es mul.

2. Vestit espellissat, coll de beata, y llàgrimes de ciuda.

3. Dins ses torres de la Sèu.

FUGA.....—Per sa boca mòr es peix.

ENDEVINAYA.—Un espaumadó.

LES HAN ENDEVINADES:


Totes:—Dos Tranquils, Farineta, Quibuscum que y Un Undratxòl.

Sis:—J. d'ets Ases, Un Mericano, Pèp Blat y Voravica.

Cinch:—Jordi des Recò, Un Catòlich y Un Sabaté en dilluns.

Y una no més:—Sa Confitera, Un Xino, K. D. T. y Un Humoristich Kéo.

GEROGLIFICH.



Jané CLAR. 10h!

FEROSTAS.

SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla un pòrc singlá à una llampuga?

2. ¿Y una olivera à un hòmo barbut?

3. ¿Y un violí à sa Riera?

4. ¿Y un ca perdiué à un carro de parey?

UN XIMPLE.

QUADRAT DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides de per llarg y de través, digan: sa 1.ª retxa, lo que té una 'guya; sa 2.ª, un animal de ploma; sa 3.ª, lo qu'hey ha à la mar.

P. PESET.

PREGUNTES.

1. ¿Que s'es mesté per devallá una escala?

2. ¿Ahont va posá Déu ses mans à nòstron pare Adam?

3. ¿Còm lograrém que ses dònes mos vajin sempre derrera?

Q. R.

FUGA DE VOCALS.

D. B. Q.. T V.. T. TR..R.. N .. X.

ENDEVINAYA.

Tench sa vista de diamant,
Y cercant aferrá bé
Lo qu' el mon té més lleugé,
Sempre al cèl estich mirant.

P.

(Ses solucions dissapte qui oé si som cius.)

9 OCTUBRE DE 1880.

Estampa den Pere J. Gelabert.